

1.Uvod

U privrednom i administrativnom životu reč revizija je dosta prisutna. Pojam revizija potiče od latinskog izraza *revisio*, a na srpskom jeziku označava ponovno viđenje, ponovno gledanje, pregled, obnovu procesa.

Revizija i revizorski posao nije karakterističan samo za ekonomsko privređivanje. Revizija finansijskog poslovanja obuhvata detaljno ispitivanje čitavog poslovanja u određenom periodu ili ispitivanje jednog užeg sektora. U administraciji revizija predstavlja izmene i dopune zakona i drugih postojećih pravnih propisa. U nauci je to izmena i dopuna autorskog dela a u publikovanju poslednji pregled dela i štampanih stvari sa odobrenjem za štampu. Revizija se, dakle, pojavljuje u više oblika i ima za svaku oblast specifičan pristup.

Teorijom i praksom revizije u svetu se bavi veliki broj pojedinaca i asocijacija koje su od nacionalnog ili međunarodnog značaja. Komitet za osnovne koncepte revizije Američkog Instituta ovlašćenih javnih računovođa definisao je reviziju kao sistematski proces nepristrasnog prikupljanja i vrednovanja dokaza o nekim tvrdnjama koje se odnose na ekonomske aktivnosti i događaje. Revizija ima za cilj utvrđivanje stepena korespodentnosti, kao i saopštavanje rezultata tih upoređivanja zainteresovanim korisnicima. Definicija revizije je koncizna, logična i dovoljno široka da može obuhvatiti mnogo različitih tipova revizije.

Jedan od istaknutih teoretičara revizije u svetu Tom Li, reviziju u opštem smislu definisao kao sredstvo pomoću koga se jedno lice uverava od strane drugog lica u kvalitet, stanje i status nekog predmetnog pitanja koje je ovo drugo lice ispitivalo.

1.1 Predmet istraživanja

Predmet istraživanja ovog rada je interna kontrola i interna revizija u funkciji podizanje kvaliteta poslovnog odlučivanja. U fokusu istraživanja je organizovanje interne kontrole i revizije u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom iz ove oblasti. Rad obrađuje teorijske osnove koje bi trebale doprinijeti razvoju prakse.

1.2 Svrha i ciljevi istraživanja

Svrha ovog istraživanja je prikazati kako kvalitetna kontrola i revizija može biti pouzdana osnova za poslovna odlučivanja

Cilj istraživanja je uočiti važnost koju ima kontrola i revizija na buduće finansijsko zdravlje preduzeća.

1.3 Naučne metode

Prilikom istraživanja i formulisanja rezultata istraživanja tematike koja je prezentirana u ovom radu u odgovarajućim kombinacijama korištene su sljedeće metode¹:

1. metoda deskripcije - opisna metoda koja ne tumači i ne propisuje
2. metoda analize - analiza je misaono, teorijsko i praktično rastavljanje svake složene spoznaje na njene sastavne dijelove, momente i aspekte
3. metoda sinteze - sinteza je povezivanje analizom dobivenih elemenata
4. metoda kompilacije - sastavljanje novog rada koristeći tuđe radove
5. komparativna metoda - uspoređivanja radova
6. istorijska metoda – uzimanje podataka iz prošlosti

¹ Zelenika R., Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka 2000

1.4 Struktura rada

Diplomski rad je sistematiziran u sedam međusobno povezanih tematskih dijelova.

Prvi dio, **Uvod**, odnosi se na predmet istraživanja, radnu hipotezu, svrhu i ciljeve istraživanja, naučne metode, te strukturu rada.

U drugom je dijelu objašnjene su Teorijske osnove revizije.

Treći dio sa naslovom **Postupak revizije** prikazani su koraci u obavljanju revizije, a prema međunarodnim standardima.

Naslov četvrtog dijela je **Sistemi internih kontrola**, obrađuje kontrolno okruženje, računovodstveni sistem, kontrolne procedure, monitoring, te procjenu kontrolnog rizika.

Peti dio obrađuje **Interne kontrole u informacionom sistemu**, tj. opšte i aplikativne kontrole.

U šestom dijelu je obrađena **Interna revizija**.

Sedmi dio pod naslovom **Podizanje kvaliteta poslovnog odlučivanja na osnovu obavljene interne revizije i kontrole** se bavi aplikativnim dijelom tj. teorijskih spoznaja u praksi u funkciji stvaranja zdravijeg poslovnog ambijenta.

U posljednjem dijelu, **Zaključku**, dana je sinteza rezultata istraživanja kojima je dokazana postavljena hipoteza.

1.5 Radna hipoteza

Radna hipoteza glasi:

1.-, Interna kontrola i revizija su osnov kvalitetnog poslovnog odlučivanja“.

2.-, Interna revizija se obavlja u svrhu poboljšanja organizacione profitabilnosti i povećanja postizanja ostalih organizacionih ciljeva kroz poboljšanje obavljanja menadžerske funkcije, postizanje namena programa, socijalnih ciljeva i razvoja zaposlenih“. ²

² Andrew Chambers: Internal Auditing, Pitman Publishing, London, 1987, str. 80